



E tshabolotswe e  
bile e tsamaelana  
le CAPS



Mophato **R**  
**BUKATIRO 4**

Leina:

Telase:



SETSWANA  
GRADE R – BOOK 4  
TERM 4  
ISBN 978-1-4315-0729-0  
7th Edition  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.



Aa Bb Cc Dd Ee Ff  
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm  
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt  
Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SETSWANA BUKATIRO

Buka

4

Kgweditsharo 4



A re opeleng



Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya  
Thutotheo

Selemong sena sa Kamohelo sa (Kereiti ya R) Dibuka tsa Mookodi tsa Mosebetsi ke karolo ya matsapa a Lefapha la Thuto ya Motheo ho thusa le ho tshehetsa mosebetsi wa ngwana wa Moaforika. Diphuputso di bontshitse hore selemong se seng le se seng bana ba fumana mesebetsi e ba phephetsang pele ho Kereiti ya 1, ba sebetsa hantle dithutong tsa bona dilemong tse latelang, dilemong tsa poraemari le nakong ya dithuto tsa sekontari. Ke ka hoo ba tshwanelang ho rutwa haholwanyane ha ba le Kereiting ya R.

Thutong ya Motheo kharikhulamo e lebeletse hore ngwana wa Kereiti ya R a fumane monyetla wa ho ntshetsa pele ho bala, ho ngola le bokgoni ba ho sebetsa dipalo, ke hona mona moo ba hlokanang ho tshetswa haholo hore ba fumane motheo wa thuto hore ba tle ba fumane ho le bonolo ha ba fihla Kereiting ya 1 le ho fetela dihlopheng tse ka hodimo.

Dibuka tsa Kereiti ya R ka hoo maikemisetsa a tsona ke ho thusa bana ho ntshetsa pele bokgoni bona le ho tseba dintlha tse ding tseo e leng motheo wa dithuto tsa bona. Ba na le monyetla e mengata eo ka yona bana ba ka ntshetsang le ho ikwetlisetsa bokgoni ba bona ho itokisetsa bakeng sa dikereiti tse latelang.

Pele bana ba ka ihuta ho bala ba tshwanela ho tseba hore ba tshwara buka jwang le ho phetla maqephe, le ho tseba hore buka e sebediswa jwang. Ba tshwanela ho utlwisisa kamano e teng dipakeng tsa mantswa le ditshwantsho tse hare ho buka le ho hlokomela hore mantswa a ka bukeng a bopilwe ka medumo e itseng mme a na le moelelo. Ho sa le jwalo, pele bana ba ithuta ho ngola, ba tshwanela ho ntshetsa pele bokgoni ba ho ngola le ho tshwara pene, ho bopa mantswa le dibopeho le ho tsamaisa pene meleng ho tereisa medumo. Bona ke bokgoni bo fumanwang ka hare ho dibuka tsena.

Re a tseba hore bana ha ba bale le ho utlwisisa ka ho tshwana. Dibuka tsa Kereiti ya R di thusa matitjhere le bana ho sebetsa ka mokgwa o ikgethang oo ngwana ka mong a ka sebetsang ka sekagahla sa hae haeba ho hlokeha hore a etse jwalo, le ha ho hloka hore titjhere a ka kgutlela morao ho thusa ngwana moo a sa utlwisang hantle ho latela maemo a kutlwisiso ya ngwana. Mosebetsi e tla thusa ngwana le titjhere ho bona moo ho nang le dikgwaello e le hore titjhere e tle e kgone ho thusa ho kwala dikgwaello tseo pele ngwana a fetela dikereiting tse ka pele.

Dibuka tse kenyeletsang thuto ya ho tseba ho bala le ho ngola, thuto ya dipalo le bokgoni ho tsa bophelo tseo kaofela ha tsona ho nang le mokotaba e ka bang 20 e sebedisang mekgwa e fapaneng ya ho hohela maikutlo a moithuti. Re a tshepa hore baithuti ba tla thabela le ho ananela ho sebedisa mesebetsi e fumanwang ka hare ho dibuka tsa mofuta ona ha ba ntse ba tswela pele ka dithuto tsa bona, le hore wena jwalo ka titjhere o tla natelwa le bona ho sebediseng dibuka tsena.



Nkosi sikelel' iAfrika  
Maluphakanyisw' uphondo lwayo,  
Yizwa imithandazo yethu,  
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,  
O fedise dintwa le matshwenyeho,  
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,  
Setjhaba sa South Afrika – South Afrika.

Uit die blou van onse hemel,  
Uit die diepte van ons see,  
Oor ons ewige gebergtes,  
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,  
And united we shall stand,  
Let us live and strive for freedom,  
In South Africa our land.



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
Seventh edition published in 2017

ISBN 978-1-4315-0729-0

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.

# Mophato **R** GOLAGANTSWE

- ★ Puogae
- ★ Matesisi
- ★ Bokgoni jwa Botshelo

## B U K a t i r o

1	Didaenasore.....	2
2	Dinonyane le digagabi.....	12
3	Diphologolo tse di tlhaga.....	22
4	Metshameko .....	32
5	Meletlo .....	42



Ditaelo tsa mesego di kwa morago ga buka.



Buka e, ke ya ga:



SETSWANA


Buku

4

Kgweditshano 4



# I Didaenasore






Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka mefuta e e farologaneng ya didaenasore.  
 Didaenasore di ne di tshela jang?  
 Re itse jang ka ga diphologolo tse, tse di tshetseng bogologolo jaana?



Leina la me ke:

A large rectangular box with a blue and yellow dotted border, intended for writing the names of the dinosaurs.

Morutabana: Saena

Letlha







A re baleng

Gatisa palo mme morago o tshasa dibopego gore di nne 8 mo moleng mongwe le mongwe.


8 




8



8





8



8



 Ikatise go kwala palo 8.






1.2

A re direng

Sega maleane (phazele) mme morago o leke go o aga gape.






1.3




A re direng

Golaganya maronthorontho go thala phologolo e re sa tiholeng re na le yona. Morago o tshasa setshwantsho sa gago.



A re direng

Dirisa tse -di -segeletsweng go tswa kwa morago ga buka go aga digodumodumo. O tlaa tshwanela go mena poleiti ya pampiri ka bogare go bopa mmele. Morago o kgomaretse tlhogo maoto le mogatla.



Morutabana: Saena

Letlha





A re kwaleng

h



Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatisa ka phensele. Simolola mo l eronthoronthong.




Gatisa tlhaka.






A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **h** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.




heke



se huba




hempe



haraka

Kwala leina la gago, mme morago o kgomaretse setikara go bontsha gore o dirile tiro e ntle.



1.6



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?  
Re itse jang gore ke dikgakologo?  
Bana ba apere eng? Dijalo di ntse jang?

Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.



# Ke dikgakologo.




Leina la me ke:

A re kwaleng

Tshasa setshwantsho se mme o bue gore ke setlha mang.


Kgomaretsa ditikara tsa malomo go feleletsa setshwantsho.







Morutabana: Saena

Letlha

# Dinonyane le digagabi



Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatheng tse di  
nepagetseng.



A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o bue ka  
ga mefuta e e farologaneng ya  
diphologolo e o e bonang.

Ke diphologolo dife tse di nang le  
mafofa?

Di ikutlwa jang?

Ke diphologolo dife tse di nang le  
makakaba?

Di ikutlwa jang?

Ke diphologolo dife tse di  
kgonang go fofa?

Ke diphologolo dife tse di  
kgonang go thuma?

O kgona go bona mae a  
makae?



2.1



A re direng

Kgomaretsa papagae e le nngwe fa gare.

Kgomaretsa papagae e le nngwe mo godimo ga papagae e e fa gare.

Kgomaretsa papagae e le nngwe fa tlase ga papagae e e fa gare ka fa mojang.

Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.




A re direng

Opela mafoko a diatla.

serurubele se ru ru be le	tlou tlo u
oketopase o ke to pa se	papagae pa pa ga e
notshe no tshe	
kwena kwe na	daenasore da e na so re





A re baleng

Sega dikarata tse mme o di aroganye go ya ka ditlhopha di le pedi. Dinonyane le digagabi. Bua gore leina la phologolo nngwe le nngwe le simolola ka eng. Morago o rulaganye diphologolo go tloga ka e nnyenyne go fitlha ka e kgolokgolo.

Dikarata tse di a tilhanolega




noga



kwena



leobu



mokgatitswane



phenkwini



ntšhwe



pidipidi



ntsu



leeba








2.3



A re direng

Sega dikarata tse mme morago o tlhomaganye ditshwantsho go bopa dikgang di le 2. Tlotlela tsala ya gago dikgang tse.

Dikarata tse di a tlhanolega



2.4



Leina la me ke:



A re direng



Ke papagae efe e e leng fa pele?  
Ke efe e e kwa morago?



Ke papagae efe e e leng kwa godimo?  
Ke papagae efe e e leng kwa tlase?



Mmala wa papagae e e fa gare  
ke ofe?

Mmala wa papagae e e ka fa  
letsogong la gago la molema ke  
ofe?

Mmala wa papagae e e ka fa  
letsogong la gago la moja ke  
ofe?

Morutabana: Saena

Letlha


17



A re kwaleng

b


Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatise ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.




Batla mme o sekeletse tlhaka **b** mo lebokosong.





A re kwaleng


Tlatsa tlhaka **b** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.

 <p><b>b</b>uka</p>	 <p><b>b</b>aesekele</p>
 <p><b>b</b>olao</p>	 <p><b>b</b>ene</p>



A re kwaleng

Batla mme o sekeletse ditshwantsho tse di simololang ka modumo **b**.






Illustrations of various objects: a book, a bicycle, a van, a cupcake, a bee, a box, a cup, a beach ball, and a bed. The bed is circled in red, and a pencil is pointing to it. The bee has 'z z z' next to it, indicating it is sleeping.



A re baleng

Aroganya dilo tse ka go lekana magareng ga bana.  
Kgomaretsa ditikara ka go lekana go aroganya dijo ka go lekana.











A re baleng

Dilo tse di boleele jo bo kanakang?

Ke setshwantsho sefe se seleelelele mme ke sefe se sekhutshwanekhutshwane?



Sega theipi ya go lekanyetsa mme o mete gore dilo tse di boleele jo bo kanakang.



Morutabana: Saena

Letlha


3

# Diphologolo tse di tlhaga

A re bueng

Lebelela setshwantsho.  
O bona diphologolo dife?

Kgweditharo 4 – Beke 6-10









A re bueng

Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.


Dira medumo e dipholologo tse di e dirang.  
Ke dipholologo dife tse di dirang medumo e e kwa godimo?






A re buiseng


Tlotla kgang. Khalara sefatlhego go bontsha ka moo tlou e ikutlwang ka teng.




Go monate fa ke na le mme.



Ke latlhegile.



Nthuse gore ke bone mme.



Ke boelane le mme.

3.2



A re baleng

Lebelele ditshwantsho mme o bolelele tsala ya gago gore ke lebokoso lefe le le nang le bontsi le gore ke lefe le le nang le bonnye?  
A go na le mabokoso a a lekanang?

	5	6		7	9
--	---	---	--	---	---

	7	8		3	5
--	---	---	--	---	---

	6	8		1	4
--	---	---	--	---	---

	4	5		3	5
--	---	---	--	---	---

	4	6		4	9
--	---	---	--	---	---


	6	7		8	9
--	---	---	--	---	---



A re kwaleng

# k

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatise ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Gatisa tlhaka.

# k



k

k


k

k



# kopi

Batla mme o sekeletse tlhaka **k** mo lebokosong.




3.4



A re kwaleng


Tlatsa tlhaka **k** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



k olobe



k oloi



k episi



k atse




k opi



k ariki

Kwala leina la gago, mme morago o kgomaretse setikara go bontsha gore o dirile tiro e ntle.

Blank writing area for the student to write their name and the words they have written.



Morutabana: Saena


Letlha

27



A re kwaleng

Feleletsa go thala dirurubele tse. Thala maronthorontho gore diphuka tse pedi di tshwane. Ke serurubele sefe se se nang le maronthorontho a mantsi?





A re kwaleng

Sega dikarata tse mme morago o golaganye palo le lefoko. Morago o aroganye dikarata go ya ka dikarata tsa diphologolo le dikarata tsa metshameko.

Dikarata tse di a tlhanolega



	<p>2</p>		<p>3</p>
	<p>4</p>		<p>5</p>
	<p>6</p>		<p>7</p>
	<p>8</p>		<p>9</p>

3.7




A re direng

Sega dikarata mo meleng ya maronthorontho. Bona gore o ka nyalanya ditshwantsho le ditlhaka ka bonako jo bo kanakang.

Dikarata tse di a tlhanolega

a



apole

k



kolobe

b



bolo

t



tau

h



hempe

s



sentlhaga

f



lefofa

o



omf olopo



Leina la me ke:




A re kwaleng

Bua gore ditshwantsho tse ke eng mme o reetse modumo. Morago o gatise mafoko.


  <b>b</b> a l a	 l a l a	 k a l a
 t a n a	 b a n a	 n a n a
 l o g a	 g o g a	 b o g a
 s e g a	 b e g a	 e g a



# Metshameko



Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatheng tse di  
nepagetseng.



A re bueng

Ke metshameko efe e o kgonang go e bona mo  
ditshwantshong tse?  
O rata metshameko efe?  
A o itse melawana epe ya metshameko e?  
Ke goreng re na le melawana mo motshamekong?  
Ke goreng go tshameka go le botlhokwa mo go rona?

Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng


e



Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatise ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.



Batla mme o sekeletse tlhaka e mo lebokosong.



Gatisa tlhaka.





A re kwaleng

Tlatsa tlhaka **e** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.



**e**nke



n**e**t**e**



l**e**f**e**lo



h**e**k**e**



A re kwaleng

Batla mme o seketse ditshwantsho tse di simololang ka modumo **e**.



4.3



A re baleng

Ke lebokoso lef'e le le nang le tse dintsi? Bala gore go na le dilo di le kae mme morago o batle palo e e nepagetseng.

8	9

	X
7	9

3	6

6	7

1	2

2	3

7	8

9	8

8	9

7	8






Kgwele e tshelaganya polase.

4




Kgwele e tshelaganya serapa sa diphologolo.

5



Ati o naya bana kgwele ya bona. Botlhe ba tshameka kgwele ya dinao.

8



Jabu o raga kgwele ya dinao ka maatla.


1




6 Kgwele e tshelaganya  
lebopo.



3 Kgwele e tshelaganya  
motse.



2 Kgwele e fofela kwa  
godimo ga legora e bile e  
tshelaganya tsela.



7 Ati o tshwara kgwele.

4.6



A re baleng


Bona gore ngwana mongwe le mongwe o nositse dino di le kae. Thala mola go tswa mo ngwaneng go ya kwa palong. Gatisa dipalo mme o balele kwa morago go tloga ka 9 go fitlha ka 1.



Jabu o nosa dino di le 9.



Amo o nosa dino di le 5.




Lindi o nosa dino di le 2.



Jimi o nosa dino di le 4.



Lala o nosa dino di le 5.




Ati o nosa nno e le 1.



Morutabana: Saena

Letlha





A re bueng

Lebelela setshwantsho mme o tlatse dipalo go simolola ka l ya mofenyi.  
 Bua gore ke phologolo efe e e leng ya ntlha, bobedi, boraro, bone, botlhano,  
 borataro, le ya bofelo.  
 Ke phologolo efe e e leng lebelobelo?  
 Ke efe e e leng bonyabonya?  
 Ke efe e e leng nnyenye?  
 Ke efe e e leng boketekete?  
 Ke efe e e leng botlhofotlhofa?



4.8



A re baleng

Gatisa palo. Morago o tshasa palo e e nepagetseng ya dilwana tse di mo moleng mongwe le mongwe.

6

7

8

9

10

Morutabana: Saena

Letlha





5

# Meletlo



Kgweditharo 4 – Beke 6-10



Kgomaretsa  
ditikara mo  
diphatheng tse di  
nepagetseng.



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bue gore o itse  
meletlo efe.  
O rata moletlo ofe?  
O keteka letsatsi la gago la botsalo jang?  
Ke meletlo efe e bana ba bangwe ba mophato  
wa gago ba e ketekang.

Morutabana: Saena

Letlha

43



5.1




A re direng

Supetsa bana ba tsela e e yang kwa moletlong wa bona.

Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.

Kgweditharo 4 – Beke 6-10




5.2



A re direng

Bua gore ditshwantsho tse ke eng mme morago o bue gore ke ditshwantsho dife tse di felelang ka modumo o o tshwanang.



Ke ditshwantsho dife tse di simololang ka modumo o o tshwanang?



Morutabana: Saena

Letlha



Leina la me ke:

A large empty rectangular box with a dotted border, intended for writing a message.



A re direng

Dirisa ditikara go kgabisa moletlo o.

edittharo 4 – Beke 6-10



5.4




A re bueng

Ke dijo dife tse o kgonang go di bona mo setshwantshong se?

Mosetsana/mosimane yo o ketekang letsatsi la gagwe la botsalo o na le dingwaga di le kae?

Kgomaretsa ditikara mo diphatheng tse di nepagetseng.








A re kwaleng

r

Gatisa tlhaka ka monwana wa gago mme morago o e gatisa ka phensele. Simolola mo leronthoronthong.




Gatisa tlhaka.



rabara

Batla mme o sekeletse tlhaka **r** mo lebokosong.




5.6



A re kwalleng

Tlatsa tlhaka **r** mme morago o reetse modumo fa o ntse o buela mafoko kwa godimo.

 <p><b>r</b>ama</p>	 <p>lle <b>r</b>e</p>
 <p>lega <b>r</b>e</p>	 <p>ha <b>r</b>aka</p>



A re kwalleng

Batla mme o sekeletse ditshwantsho tse di simololang ka modumo **r**.



Morutabana: Saena

Letlha








5.7



A re baleng

Dira tshekeletsa e **khibidu** go dikologa phologolo e **kgolokgolo** le tshekeletsa e e **botala jwa legodimo** go dikologa phologolo e **nnyenye** mo bolokong bongwe le bongwe.

Kgweitharo 4 – Beke 6-10








50

5.8



A re baleng

Tshwaya selo se se boketenyana mo moleng mongwe le mongwe.



Morutabana: Saena

Letlha



59



A re baleng

Gatisa palo mme morago o tshasa dibopego gore go di nne 9 mo moleng mongwe le mongwe.

9

9

9

9

9

Ikatise go kwala palo 9.




5.10




A re baleng


Tlhakanya dilwana tse mme o kwale karabo mo bolokong jwa bofelo.




+




=




+



=



+




=




+




=



+



=





# Tse-di-segeletsweng




## Phazele:

Sega phazele mo meleng e mentsho. Jaanong baya manathwana a mmogo go bopa setshwantsho.




## Dinonyane tse dinnye tse pedi:

Sega dinonyane, mena o bo o kgomaretsa go bopa dimpopo tsa menwana. Dirisa dinonyane tse dinnye tse pedi tse go diragatsa leboko le le mo tsebeng.




## Dikarata tsa tatelano:

Sega dikarata tse o bo o di baya ka tatelano e e nepagetseng mme morago o tlotle kgang ya gore go diragala eng mo tatelanong nngwe le nngwe.



## Bopa daenasore:

Sega maoto, tlhogo le mogatla tsa daenasore mo meleng e mentsho ya maronthorontho. Mena poleiti ya papmpiri ka bogare. Jaanong baya manathwana mmogo go bopa daenasore jaaka mo setshwantshong se.



## Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.





A re direng

Sega tsebe mo moleng o o maronthorontho mme morago o kgomaretse tsebe mo sephuthelong se se kwa morago go dira kgetsana. Tsenya tse-di-segeletsweng mo kgetsaneng e gore di se ka tsa latlhega.

# TSE DI SEGETSWENG TSA ME




KGOMARETSA FA


KGOMARETSA FA




KGOMARETSA FA


KGOMARETSA FA

























Ikaneng o tshwerwe ke tllala. O ja diapole. Morago o ja dijotshegare tsa ga Jabu.

4



Go diragala eng fa? O kare ke ka lekana mo phaposiborutelong.

5




Gompieno bana ba etela Ikaneng kwa serapeng sa diphologolo. Ikaneng o itumetse, o na le ditsala tsa gagwe tsa diphologolo.


8



Ikaneng o ya kwa sekolong.




1




Ke eletsa o kare ke  
ka buisa ka bo ka kwala.

6




Ikaneng o lebelela mo  
beseng.

3



Ke batla go ya kwa sekolong.

2



Ke nako ya go ya gae Rre  
Ikaneng. O tshwanetse  
go boela kwa serapeng sa  
diphologolo.

7